ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ލައިބްރަރީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރު ހޯދުމާއި ގުޅޭ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ޢިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(170-PR/170/2022/85)
އިޢުލާންގެ ތާރީޚް : 07 އެޕްރީލް 2022
ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާ އި ގަޑި : 19 އެޕްރީލް 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައެވެ.
1. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު:
1.1. މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ލައިބްރަރީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. މި ތަކެތީގެ އިތުރު ތަފްސީލް ޖަދުވަލު 4 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
2. އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
2.1. މި މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި
ނުވާނަމަ ބީލަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
2.2. އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާނަމަ) ވަކިން އެނގޭ
ގޮތަށް އަދި ޖުމްލަ އަގު އެނ ގޭ ގޮތަށެވެ.
2.3. އަގު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
2.4. މި މަސައްކަތަށް ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހެޅުއްވޭނީ 01 (އެކެއް)ބިޑް އަދި 01 (އެކެއް) އޮޕްޝަންއެވެ.
2.5. މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ މަދުވެގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.
2.6. ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާނަމަ ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ
2.7. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު)2
2.8. އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ/ ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
2.9. މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (ދޫކުރި ފަހުން 03 (ތިނެއް) މަސް
ހަމަނުވާ(
2.10. ޖަދުވަލު 4 ގައި ހިމަނާފައިވާ ޝަރުތު / ސްޕެސިފިކޭޝަން އާއި ދިމާނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

3. ބީލަމުގެ ލިޔުންފުރިހަމަކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް އަދި ބީލަން ބީލަން ހުށަހެޅުން
3.1. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. އަދި، ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަމާއި، ބީލަމަށް
ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
3.2. ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ޞަފްޙާ ނަންބަރ ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.
3.3. ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއް ގެ ތިރީގައި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ސޮއި ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ކުންފުނި/އިންވެސްޓްމަންޓް/ވިޔަފާރި ފަދަ
ތަންތަނުން އިސްވެރިއަކު ސޮއިކޮށް ތައްގަޑުވެސް ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.
3.4. ހުރިހާ ގަނޑެއް ހުންނަންޖެހޭނީ ހީރަސް ޖަހައި ނުވަތަ ބައިންޑްކޮށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން ގަނޑު ވަކިނުކުރެވޭގޮތަށެވެ.
(މިއީ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަމުގެގަނޑަކަށް ބަދަލުނުގެނެވޭގޮތް ހެދުމަށެވެ.)
3.5. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޞިރުވާން ވާނެއެވެ.
3.6. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބާއްވަ ޕްރީ - ބިޑް ބައްދަލު ވުމަށް ހާޞިރު ނުވެވޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބީލަން ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މި
އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އިރުޝާ ދުތައް ހޯދުމަކީ ބީލަންވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ނޯޓް: މި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިޢުލާން ނަންބަރު IUL(170-PR/170/2022/85)އާއިގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށްށެވެ.
4. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ
މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10 ވަނަ ބާބުގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މިން ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ކަމުގައިވާނަމަ
ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ 5% އެވެ.
5. ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޭޓް / އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫ ލު:
5.1. ހުށައަޅާ އަގަށް : 70%
5.2. މުއްދަތު: 20%
5.3. ތަޖުރިބާ އަށް: 10%

6. މާކްސްދިނުމުގައި ބެލޭން ކަންތައްތައް :
6.1. މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.45 ގެ ދަށުން ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި، އެތަނަކުން އެކަމަކަށް އަންދާޒާކުރާ އަގާއި އަޅާބަލާއިރު
ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްކަން ބެލުން
6.2. އަގު: 70% (އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފަރާތައް)
6.3. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު : 20% (އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް) މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ
މުއްދަތު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
6.4. ތަޖުރިބާ: 10% މި މަސައްކަތުގައި ފާއިތުވެދިޔަ 05 (ފަހެއް) އަހަ ރު ދުވަހު ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ މި ގޮތުން މަސައްކަތުގެ
ތަޖްރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ 2022 ގެ މި ދުވަހުން ފެށިގެން (އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާއިތުވެދިޔަ 05 (ފަހެއް) އަހަރު)
06(އެޕްރީލ 2017 ން 06 މާރިޗް)2022 ކޮށްފައިވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި
ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިއުމަ ށެވެ. މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް
އަދި އެގްރިމަންޓެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން މާކްސް ދެވޭނީ ގިނަ ވެގެން 05 ލިޔުމަށެވެ. ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް ދެވޭނީ 02 މާކްސް
އެވެ.(
7. މާކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ފޯރމިއުލާ
Total% inprice = Price on theproposalxpercentage ÷ For Price: Lowestprice
Total%in Delivery = For Delivery: Shortestperiod÷ Proposeddeliveryperiodxpercentage
Total% in Experience = Marks allocated * For Experience: Number ofexperience letter
8. އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލް ކުރުން
8.1. މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ 02 (ދޭއް) ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާ އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ
ނުވާނަމަ އެފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
9. ނޯޓް:
9.1. އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވުނުކަން ނުވަތަ ނޮހޮވޭކަން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގޭނެ
އެވެ.
9.2. މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްކަމަށް ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްގެ
ނަމަ މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބިޑްކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

9.3. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށްފަހު އެމަސައްކަތައް ހޮވުނު ފަރާތައް ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތުން ވަކިވެއްޖެނަމަ،
މި ޔުނިވަރސިޓީ އިން ކުރުވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި 1 އަހަރު ދުވަ ހުގެ މުއްދަތައް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް ބައިވެރިއެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.
9.4. ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށް ފަހު ސަބް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން އިތުރު ބަޔަކާއި ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
9.5. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް procurement@ium.edu.mv އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
10. ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން:
މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 14 އެޕްރީލް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 18 އެޕްރީލް
2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން procurement@ium.edu.mv އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
11. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން :
އަންދާސީ ހިސާބު ހު ށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން އޮންނާނީ 19 އެޕްރީލް 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ
ޔުނިވަރސިޓީގައި، ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޙާ ޞިރު ގައެވެ.

ޖަދުވަލު 1
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯރމް
-1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
-1.1 ނަން
-1.2 އެޑްރެސް
-2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު
2.2 ޢިއުލާން ނަންބަރު
-3 މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ އަގު
-3.1 މަސައްކަތް/ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް -3.2 އަދަދު -3.3 އަގު (ރުފިޔާ) -3.4 ޖީއެސްޓީ (ރުފިޔާ) -3.5 އަގު (ރުފިޔާ)
(ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)
އޮފީސް ޑެސްކް 04
މީޑިއަމްބެކް ގޮނޑި 04
ލޮކަރު 12(ކޮމްޕާރޓްމަންޓް) 01
ޓްރޯލީ 03(ޝެލްފް) 01
ލައިބްރަރީ ޝެލްފް (05 ލޭޔަރ) 10
ޖުމްލަ އަގު (ރުފިޔާ):
-4 މުއްދަތު އަދި ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ
-4.1 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ
މުއްދަތު (ދުވަސް)
-4.2 ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ (ދުވަސް)
-5 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް / ޚިދުމަތް / ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް އަދި 4.1 ގައިވާ މުއްދަތަށް މި
މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
-6 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
ސޮއި
ނަން
އޮފިޝަލް ސްޓޭމްޕް
މަޤާމް
ތާރީޚް

ޖަދުވަލު 2
އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް
-1 ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
1.1 ނަން:
1.2 އެޑްރެސް
1.3 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
1.4 ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚް
1.5 ފޯން ނަންބަރު
1.6 އީމެއިލް އެޑްރެސް
-2 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު) ކުންފުންޏެއް ނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާރޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ
މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ވެރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (
ނަން މަޤާމު
-3 އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް
-4 ޕްރޮފައިލްގައި ހިމަ ނަން ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ޖަދުވަލު 3
ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކުރާ ފޯމު
ބީލަން (އަގު) ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ އަންގައިދޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި އަންނަނިވި ތަފްޞީ ލް ހުންނަންވާނެއެވެ.
• މަސައްކަތުގެ ބާވަތް
• މަސައްކަތުގެ އަގު
• މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު
• މަސައްކަތް ކުރެވުނު ތަން
• މަސައްކަތް ކުރެވުނު އަހަރު
ނޯޓް: ތަޖްރިބާގެ ގޮތުގައި މިޔުނިވަރސިޓީއިން ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ މަސައްކަތްތަކީ 07 އެޕްރީލް 2017 ގެ ކުރީގެ މަސައްކަތަކަށް ވެގެން
ނުވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މަސައްކަތަކާއެކު އެމަސައްކަތެއް ކުރިފަރާތުން އެކަމާއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ލިޔުން ހުށަނާޅާ މަސައްކަތްތައް ތަޖްރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.
....

ޖަދުވަލު 4

ބޭނުންވާ ޚިދުމަްތ/ ތަކެތި/ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް

QTY ITEM DESCRIPTION

1 04 Office Desk with Drawer (4x2 feet/Maple Table Top)

2 04 Medium back chair (PU Black or Equivalent)

3 01 12 Comp-Locker (3 column with padlock latch)

4 01 Shelves Book Trolley (Steel, Gray)

5 Layer Library Shelf
Description: Size: W900mm x D450mm-540mm x H2000mm
Material: High Quality Cold rolled steel
Steel Thickness: 0.6-1.0mm
Color: Gray
Surface: Electrostatic Powder Coating Surface
Structure: knock Down structure

5 10